

**Diser : « E t'ac sèi jo ? »**

- *Dias a que't planhes sovent deus jolhs. Qu'ei çò qui as donc ?*
- *E t'ac sèi jo ? Artrosa ?*
- *Vam mair, on as l'arrèrhilha ?*
- *E t'ac sèi jo ? Non l'èi pas briga vista de uei !*

**Article definit : de « lo » a «' u »**

- *Uei qu'èi hèit un gran torn de velò e adara qu'èi drin mau darrè'u cap. Qu'ei atau qui dises ?*
- *Oc qu'ei atau qui's ditz : darrè'u cap (M.B.)*

Que notam aquera construccion caracteristica de la lenga parlada tà l'article definit « lo ». En purmèr desapareishuda de la vocala « o » e vocalisacion de la consonanta « l » qui passa donc a « 'u ». Qu'avem quauques exemples mei : mossu'u regent, mossu'u curèr...

**Locucion metaforica : « Envejós, envejosa de pomas cueitas »**

- *N'ei pas jamei contenta aquera mainada ! Quan a ua causa, que'n vòu ua auta !*
- *Que vòs, que seré drin envejosa de pomas cueitas !*

Que's ditz entà un mainatge tròp viciat mes tanben entà un adulte. Qu'ac èi entenut a díser de cap tà ua hemna qui avè drin d'atge e qui èra bèth drin exigenta...

Ua poma cueita que ditz tanben un capon qui's hasè au horn o a la chemineia. D'aqueth temps lo monde n'èran pas tròp viciats, e ua poma cuèita suu larèr qu'èra, entad eths, un gormandèr vertadèr.

**Arrepoèr : quan passan las gruas...**

*Quan la grua e vòla baish*

*Devath l'ala qu'a lo glaç*

*Quan la grua e vòla haut*

*Devath l'ala qu'a lo caud*

De cap tà Marteron (Totsants), las gruas que se'n van tà capsús pr'amor l'ivèrn qu'arriba. Qu'ei vertat que lo mei sovent que vòlan pro baish.

De cap tà la fin de l'ivèrn, aus purmèrs de març, las gruas que se'n van entà capvath, qu'anóncian l'estiu e mei que mei que vòlan hèra haut

*Quan la grua e va capsús*

*Tot l'ivèrn qu'avem dessús*

*Quan la grua e va capvath*

*Tot l'ivèrn qu'avem passat*

Arrepoèr interessant qui permet de comprèner e memorizar dus punts cardinaus :

- Capsús : en direccion deu sud
- Capvath : en direccion deu nòrd

*Quan la grua e se'n va tà coar*

*Que cau bojar*

Aus purmèrs deu primtemps lo paisan que va començar de bojar (en lo parçan d'Ortès que bojan, en d'autas endrets que lauran), entà mei tard, semiar lo milhòc.

Acabem aqueste paragrafe dab ua auta remarca a prepaus de l'enonciatiu en ua subordonada :

*La grua que vòla baish*

*Quan la grua e vòla baish*

Lo « e » n'ei pas un interrogatiu com per exemple : *E vòla baish la grua ?*